

TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM

1. RAČUN KLIJENTA		
1.1.	Otvaranje računa (KM i devizni račun)	Bez naknade
1.2.	Vođenje računa (KM i devizni račun)	
1.2.1	Vođenje deviznog računa za klijente B i C segmenta	15,00 KM mjesečno/za nerezidente 50,00 KM
1.2.2	Vođenje KM računa na prosječno mjesečno stanje transakcijskih računa do 1 miliona KM	15,00 KM mjesečno/za nerezidente 50,00 KM/bez naknade*
1.2.3	Vođenje KM računa na prosječno mjesečno stanje transakcijskih računa preko 1 milion KM	1,4% godišnje (0,117% mjesečno) obračunava se na mjesečnom nivou na prosječno stanje iznad 1 mio KM / bez naknade*
1.2.4	Vođenje KM računa za samostalne poduzetnike	17,00 KM mjesečno/za nerezidente 50,00 KM
1.2.5	Vođenje KM računa za neprofitne organizacije	30,00 KM mjesečno/za nerezidente 50,00 KM
1.2.6	Vođenje deviznog računa za klijente Micro segmenta	15,00 KM mjesečno/ za nerezidente 50,00 KM
1.3.	Dodatni izvodi na zahtjev klijenta	5 KM po izvodu
1.4.	Korištenje faha	Po Ugovoru
1.5.	Slanje izvoda e-mailom	1,5 KM mjesečno / bez naknade*
1.6.	Slanje izvoda fax-om	10 KM mjesečno
1.7.	Slanje izvoda poštom	10 KM mjesečno
1.8.	Naknada za vođenje neaktivnih KM računa	15 KM mjesečno
1.9.	Naknada za vođenje neaktivnih deviznih računa	15 KM mjesečno
1.10.	Zatvaranje računa (aktivnog) na zahtjev klijenta	20 KM / bez naknade*
1.11.	Slanje izvoda SWIFT-om drugoj banci na zahtjev klijenta	50 KM mjesečno
1.12.	Zatvaranje neaktivnog računa	10,00 KM mjesečno
2. GOTOVINSKO POSLOVANJE		
ŠALTER		
2.1	Polog gotovine	
2.1.1	Polog gotovine na račun	0,10% (min. 3 KM – max. 6 KM)
2.1.2	Polog gotovine na račun – paušalna cijena	min. 15 KM – max. 200 KM
2.2.	Podizanje gotovine	0,20% (min. 3,50 KM – max. 150 KM)
2.3.	Obrada naloga za dnevnicu za službeni put i putne troškove	0,40% (min. 15 KM)
DATM-DEPOZITNI BANKOMAT		
2.4.	Naknada za izdavanje DATM kartice	5,00 KM
2.5	Polog gotovine	
2.5.1	Polog gotovine na račun	1,00 KM po transakciji
3. PLATNI PROMET U KM VALUTI		
3.1.	Priliv na račun iz lokalnog kliringa od druge domaće banke	Bez naknade
3.2.	Plaćanje sa računa drugim klijentima u Banci	3,00 KM / bez naknade*

3.3.	Plaćanje sa računa klijentu druge Banke	
3.3.1.	Putem žiro – kliringa SME i Corp. (do 100,00 KM)	3,50 KM / 0,6 KM*
3.3.2.	Putem žiro – kliringa SME i Corp. (od 100,01 KM do 1.000,00 KM)	4,00 KM / 1 KM*
3.3.3.	Putem žiro – kliringa SME i Corp. (preko 1.000,01 KM)	5,00 KM / 1,5 KM*
3.3.4.	Putem RTGS-a SME i Corp. (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa)	7,00 KM / 3 KM*
3.3.5.	Putem žiro – kliringa Micro (do 500,00 KM)	3,50 KM
3.3.6.	Putem žiro – kliringa Micro (preko 500,00 KM)	4,50 KM
3.3.7.	Putem RTGS-a Micro (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa)	7,50 KM / 3 KM*
3.4.	Prenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci	Bez naknade
3.5.	Trajni nalog	
3.5.1.	Otvaranje	3 KM
3.5.2.	Prema računima unutar banke	Kao pod 3.2.
3.5.3.	Prema računima drugih banaka	Kao pod 3.3.
3.6.	Paušalna (jednokratna) mjesečna provizija	0,00% – 20,00% niže cijene od navedenih u tačkama 3.2. – 3.5.
3.7.	Mjesečna naknada za MT 101	50 KM
4. PLATNI PROMET U STRANIM VALUTAMA		
4.1.	Loro doznake	
4.1.1.	Priliv do 100.000,00 KM	0,25% (min. 20 KM) / bez naknade*
4.1.2.	Priliv preko 100.000,01 KM	0,20% (min. 20 KM – max ¹ . 5000 KM) / bez naknade*
4.1.3.	Priliv za komitenta druge banke	Protuvrijednost 10 EUR
4.1.4.	Upiti radi pribavljanja dodatnih informacija u vezi sa nejasnim prilivima	Protuvrijednost 15 EUR
4.1.5.	Vraćanje priliva koji se ne mogu izvršiti	Protuvrijednost 15 EUR
4.1.6.	Davanje informacija o prilivima izvršenim u zadnjih mjesec dana	Protuvrijednost 15 EUR
4.1.7.	Izmjene i opozivi priliva prije izvršenja	Protuvrijednost 10 EUR
4.1.8.	Prilivi iz Grupe	
4.1.8.1.	Prilivi do 20.000 KM	Fiksno 20 KM
4.1.8.2.	Prilivi od 20.000,01 KM do 100.000,00 KM	0,20% (min. 20 KM) / bez naknade*
4.1.8.2.	Prilivi preko 100.000,01 KM	0,15% (min. 20 KM – max. 5000 KM) / bez naknade*
4.2.	Nostro doznake	
4.2.1.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+2 SME i Corp.	0,35% (min. 20 KM - max 5.000 KM)/ 0,15% (min. 20 KM – max. 500 KM)*
4.2.2.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+1 SME i Corp.	0,40% (min. 20 KM, max 5.000 KM)/ 0,17% (min. 20 KM – max. 500 KM)*
4.2.3.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+0 SME i Corp.	0,45% (min. 20 KM - max 5.000 KM)/ 0,19% (min. 20 KM – max. 500 KM)*

¹ Maksimum ne važi ukoliko se dogovora niža cijene od 0,20%, tj isti mora biti ponovo definisan u sklopu saglasnosti za smanjenje cijene ispod 0,2%

* Navedene naknade se odnose na cijene za kategorije klijenata tipa NVO, socijalne ustanove i organizacije. Iste nisu obavezne, za primjenu istih potrebna je odluka Direktora Sektora za poslovanje sa privredom

4.2.4.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+2 Micro	0,35% (min. 20 KM)
4.2.5.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+1 Micro	0,40% (min. 20 KM, max 5.000 KM)
4.2.6.	Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+0 Micro	0,45% (min. 20 KM, max 5.000 KM)
4.2.7.	Izmjene/povlačenje naloga za plaćanje	20 KM
4.3.	Plaćanje unutar Grupacije	
4.3.1.	Nalozi do 20.000 KM	Fiksno 20 KM
4.3.2.	Nalozi od 20.000,01 KM do 100.000 KM	0,225% (min. 20 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
4.3.3.	Nalozi preko 100.000,01 KM	0,15% (min. 20 KM – max ² . 5000 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
4.4.	Uslovne doznake (priliv/plaćanje)	1,00% min. 50 KM
4.5.	Mjesečna naknada za MT 101	50 KM
5. ELEKTRONSKO BANKARSTVO		
E banking-HALCOM		
5.1.	Instaliranje paketa elektronske banke za pravna lica sa jednom zaštitnom karticom	Bez naknade
5.1.1.	Svaka nova zaštitna kartica za dodatno ovlašteno lice	146,25 KM
5.1.2.	Svaki novi čitač zaštitnih kartica	100 KM
5.2.	Održavanje elektronske banke mjesečno sa jednom zaštitnom karticom i jednim transakcijskim računom	8 KM
5.2.1.	Održavanje svake dodatne zaštitne kartice ili transakcijskog računa mjesečno (po 1 dodatnoj kartici ili 1 dodatnom tran. Računu)	1 KM
5.3.	Reizdavanje kartice	146,25 KM
5.4.	Priliv sredstava preko druge banke	Bez naknade
5.5.	Prijenos sredstava sa KM računa na račun u Banci	1,00 KM
5.6.	Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku	
5.6.1.	Putem žiro kliringa (do 1.000,00 KM)	1,40 KM
5.6.2.	Putem žiro kliringa (od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM)	2,00 KM
5.6.3.	Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa)	5,00 KM
5.7.	Plaćanje prema inostranstvu	0,30% (min. 20KM – max 5000 KM)
5.8.	Plaćanje unutar Grupacije	
5.8.1.	Nalozi do 20.000 KM	Fiksno 20 KM
5.8.2.	Nalozi od 20.000,01 KM do 100.000 KM	0,225% (min. 20 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max. 500 KM)*
5.8.3.	Nalozi preko 100.000,01 KM	0,15% (min. 20 KM – max. ³ 5000 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
5.9.	Hal E-Bank Corporate paket koji uključuje:	
5.9.1.	Licenca Hal E-Bank Corporate	351 KM

² Isto kao pod 4

³ Isto kao pod 4

5.9.2.	Instalacija na serveru	105,3 KM
5.9.3.	Instalacija na klijentu – za jednog klijenta	46,8 KM
5.9.4.	Obuka klijenta	64,35 KM
*5.9.5. ⁴	Čitač pametnih kartica – 1 kom (ukoliko klijent već ne posjeduje Halcom čitač ili želi dodatni čitač)	Cijena iz tačke 5.1.2.
*5.9.6. ⁵	Pametna kartica – 1 kom (ukoliko je klijent već ne posjeduje Halcom karticu ili želi dodatnu karticu)	Cijena iz tačke 5.1.1.
*5.9.7. ⁶	USB ključ – 1kom (ukoliko klijent već ne posjeduje USB ključ Halcom-a ili želi dodatni USB ključ)	157 KM
NET banking- ELBA		
Identifikacijsko (ID) sredstvo: mini token i/ili mtoken aplikacija		
5.10.	Prijava osnovnog korisnika i prvi token (bez obzira na odabrano ID sredstvo)	Bez naknade
5.10.1.	Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika sa dodatnim tokenom/ Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika po mtoken aplikaciji	60 KM / Bez naknade
*7 5.10.1.1.	Pridruživanje dodatnih računa/firmi bez izdavanja odatnih tokena i novih/dodatnih ovlaštenika (bez obzira na odabrano ID sredstvo)	Bez naknade
5.10.2.	Mjesečna članarina (bez obzira na odabrano ID sredstvo)	5 KM
5.10.3.	Zamjena passworda (usljed zaključavanja ili izmjene vlasnika tokena, a uz zadržavanje tokena ranijeg vlasnika)	10 KM
5.10.4.	Ponovna sinhronizacija (usljed blokade ili određenog oštećenja, ali uz obavezno dostavljanje neispravnog tokena)	10 KM
5.11.	Plaćanje na račun drugog klijenta unutar banke	0,80 KM
5.12.	Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku	
5.12.1.	do 1.000,00 KM	1,30 KM
5.12.2.	od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM	1,60 KM
5.12.3.	Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa)	5,00 KM
5.13.	Plaćanje prema inostranstvu	0,25% (min. 20KM – max 5000)
5.14	Plaćanje unutar Grupacije	
5.14.1	Nalozi do 20.000 KM	Fiksno 20 KM
5.14.2	Nalozi od 20.000,01 KM do 100.000 KM	0,225% (min. 20 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
5.14.3	Nalozi preko 100.000,01 KM	0,15% (min. 20 KM – max ⁸ . 5000 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
5.15.	Konverzija iz KM u druge valute i obrnuto	Bez naknade

⁴ Ukoliko klijent već posjeduje čitač/e, nije potrebno uključivati čitač u cijenu paketa, osim ako klijent ne želi dodatni čitač

⁵ Ukoliko klijent već posjeduje halcom karticu/e, nije je potrebno uključivati u cijenu paketa osim ako klijent ne želi dodatnu karticu

⁶ Ukoliko klijent već posjeduje halcom USB ključ nije ga potrebno uključivati u cijenu paketa, osim ako klijent ne želi dodatni USB ključ

⁷ Ukoliko klijent želi pridružiti dodatni račun firme pri čemu će postojeći ovlaštenici koristiti postojeće tokene, nije potrebno fakturirati uslugu. Ovo podrazumijeva da klijent ima accountant licencu tj. da s jednim tokenom može pristupiti više računa

⁸ Isto kao pod 2

E-Izvod		
5.16.	Mjesečna članarina za korištenje e-Izvod usluge mBanking	Bez naknade
5.17.	Prijava osnovnog korisnika	Bez naknade
5.18.	Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika	Bez naknade
5.19.	Pridruživanje dodatnih računa/firmi	Bez naknade
5.20.	Mjesečna članarina (po svakoj firmi)	5 KM
5.21.	Mjesečna članarina (po svakoj firmi) ukoliko korisnik ima netBanking	1 KM
5.22.	Mjesečna članarina (po svakoj firmi) za korisnike paketa	Bez naknade
5.23.	Zamjena passworda	2 KM
5.24.	Plaćanje na račun drugog klijenta unutar banke	0,80 KM
5.25.	Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku	
5.25.1	do 1.000,00 KM	1,30 KM
5.25.2	od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM	1,60 KM
5.25.3	Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa)	5 KM
5.26.	Plaćanje prema inostranstvu	0,20% (min. 20KM – max 5000)
5.27.	Plaćanje unutar Grupacije	
5.27.1.	Nalozi do 20.000 KM	Fiksno 20 KM
5.27.2.	Nalozi od 20.000,01 KM do 100.000 KM	0,225% (min. 20 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
5.27.3.	Nalozi preko 100.000,01 KM	0,15% (min. 20 KM – max ⁹ . 5000 KM) / 0,1125% (min. 20 KM – max 500 KM)*
5.28.	Konverzija iz KM u druge valute i obrnuto	Bez naknade
6. SMS USLUGA		
6.1.	SMS INFO – Upit o stanju na transakcijskom računu	1,5 KM mjesečno
7. BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA		
7.1.	U svrhu oročenja ili namjenskog depozita	Bez naknade
7.2.	Priliva na račun iz inostranstva	Bez naknade
7.3.	U svrhu izvršenja plaćanja prema inostranstvu	Bez naknade
8. KUPOPRODAJA DEVIZA		
8.1.	Prodaja EUR	Bez naknade
8.2.	Prodaja ostalih valuta	0,50% -1,00% (min. 10 KM)
8.3.	Kupovina EUR	Bez naknade
8.4.	Kupovina ostalih valuta	0,50% -1,00% (min. 10 KM)
8.5.	Kupovina i prodaja deviznih sredstava u ime i za račun korisnika usluga direktno na tržištu deviza	0,00% - 0,50%
9. OVLAŠTENI MJENJAČ		
9.1.	Kursna lista	Kursna lista banke
9.2.	Naknade Ovlaštenog Mjenjača	
9.2.1.	Otkup/Prodaja EUR	0,75%
9.2.2.	Otkup/Prodaja USD	2,00% (min. 2 KM / vikendom i državnim praznikom 3 KM)
9.2.3.	Otkup/Prodaja ostale valute	2,00% (min. 2 KM / vikendom i državnim praznikom 3 KM)

⁹ Isto kao pod 2

9.3.	Procenat raspodjele naknada Banka – Mjenjač	30% - 70%
9.4.	Posebne naknade za obavljanje mjenjačkih poslova	
9.4.1.	Naknada za zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji za obavljanje mjenjačkih poslova	Jednokratno godišnje 200 KM.
9.4.2.	Naknada za izmjene elemenata ugovora (ovlaštena lica)	Jednokratno 50 KM
9.4.3.	Naknada za izmjene elemenata ugovora/obnova Ugovora (blagajnički maksimum-povećanje smanjenje), i ostale izmjene	Jednokratno 100 KM
9.4.4.	Naknada za korištenje licence softvera ovlaštenog mjenjača	Jednokratno 300 KM po prodajnom mjestu
10. OSTALI POSLOVI U EFEKTIVI		
10.1.	Otkup oštećenih novčanica KM	Bez naknade
10.2.	Otkup oštećenih novčanica OSTALE VALUTE	3,00% (min. 2 KM)
11. BUSINESS DEBITNA KARTICA (MASTERCARD I VISA)		
11.1.	Članarina	Bez naknade
11.2.	Izdavanje kartice za osnovnog korisnika – prve kartice	Bez naknade
11.3.	Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika	50 KM
11.4.	Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika	50 KM
11.5.	Zamjena kartice	50 KM
11.6.	Konverzija za sve transakcije u inostranstvu	1,00%
11.7.	Kupovina u BiH	Bez provizije
11.8.	Kupovina u inostranstvu	Bez provizije
Ostale naknade za kartice		
11.9.	Deblokiranje kartice usljed neispravnog rukovanja klijenta	10 KM po intervenciji
11.10.	Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta	10 KM
11.11.	Naknada po kartici zadržanoj na POS-u druge banke	Stvarni troškovi
11.12.	Neopravdana reklamacija POS	20 KM
11.13.	Naknada za promjenu informacija o klijentu (plus troškovi kartice ukoliko je potrebno novu izdati)	2 KM
11.14.	Naknada za reprint PIN-a kartice (podrazumijeva izradu nove kartice i PIN-a, ali po cijeni reprint PIN-a)	10 KM
Ostale naknade za specijalni kartični račun		
11.15.	Dodatni izvodi na zahtjev klijenta	5 KM po izvodu
11.16.	Korištenje faha	Po Ugovoru
11.17.	Slanje izvoda e-mailom	1,5 KM mjesečno
11.18.	Zatvaranje računa	20 KM
12. VISA BUSINESS REVOLVING KARTICA		
12.1.	Članarina	25 KM
12.2.	Izdavanje kartice za osnovnog korisnika – prve kartice	25 KM
12.3.	Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika	25 KM
12.4.	Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika	25 KM
12.5.	Podizanje gotovine na bankomatima i POS	2.50% (min. 5 KM)

	terminalima	
12.6.	Konverzija za sve transakcije u inostranstvu	1,00%
12.7.	Kupovina u BiH na POS terminalu	Bez provizije
12.8.	Kupovina u inostranstvu na POS terminalu	Bez provizije
Ostale naknade za kartice		
12.9.	Naknada za sigurno plaćanje putem interneta – 3D secure	0,5 KM
12.10.	Deblokiranje kartice usljed neispravnog rukovanja klijenta	10 KM po intervenciji
12.11.	Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta	10 KM
12.12.	Naknada po kartici zadržanoj na POS-u / ATM-u druge banke	Stvarni troškovi
12.13.	Neopravdana reklamacija (POS/ATM Sparkasse Bank dd BiH)	20 KM
12.14.	Neopravdana reklamacija (POS/ATM drugih banaka)	30 KM
12.15.	Naknada za promjenu informacija o klijentu (plus troškovi kartice ukoliko je potrebno novu izdati)	2 KM
12.16.	Naknada za reprint PIN-a kartice (podrazumijeva izradu nove kartice i PIN-a, ali po cijeni reprint PIN-a)	10 KM
12.17.	Dodatni izvodi na zahtjev klijenta	5 KM po izvodu
12.18.	Slanje izvoda e-mailom	1,5 KM mjesečno
12.19.	Naknada za SMS o stanju računa	0,5 KM mjesečno
12.20.	Zatvaranje računa	20 KM
13. IZNAJMLJIVANJE SEFOVA		
VRSTA SEFA		PERIOD IZNAJMLJIVANJA
	6 mjeseci	12 mjeseci
MALI I	45,00 KM	90,00 KM
MALI II	53,00 KM	98,00 KM
SREDNJI I	60,00 KM	120,00 KM
SREDNJI II	75,00 KM	150,00 KM
VELIKI I	105,00 KM	195,00 KM
14. NAKNADE ZA OBRADU ZAHTEVA ZA KREDIT		
14.1.	Jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva	Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM)
14.1.1	Jednokratne naknade za obradu kredita projektno finansiranje	1%-2% (min 50 KM)
14.1.2	Jednokratne naknade za obradu kredita za SME model	0,7%-1% (min 50 KM)
14.2.	Naknada za znavljanje dozvoljenog prekoračenja	
14.2.1.	Standardno Prekoračenje	Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM)
14.2.2.	Prekoračenje 6+6	Bez naknade
14.3.	Naknada za prolongaciju revolving kredita	
14.3.1.	Standardni Revolving	Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM)
14.3.2.	Revolving 6+6	Bez naknade
15. OSTALE NAKNADE ZA KREDITNE PROIZVODE		
15.1.	Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita	- U procentualnom iznosu naknade za obradu zahtjeva za kredit na ukupnu

		glavnica kredita; - 0,00% ukoliko klijent uzima novi kredit u SPK - Ukoliko je iznos naknade za prijevremenu otplatu kredita veći od iznosa nedospjele kamate, naknada za prijevremeno zatvaranje kredita će se obračunati u iznosu od 50,00% od nedospjele kamate.
15.2.	Reprogramiranje i restrukturiranje kredita ¹⁰	0,50% - 1,50% (min. 100 KM)
15.3.	Kratkoročni/Dugoročni komisioni kredit	Od 0,50% do 1,00% jednokratno od iznosa kredita ili prema uslovima kreditora
15.4.	Izdavanje brisovne dozvole i saglasnost za upis hipoteke sljedećeg ranga	20 KM
15.5.	Naknada za zaključivanje Ugovora o cesiji/asignaciji	0,20% od vrijednosti Ugovora max.100 KM
15.6.	Opomena dužniku za kašnjenje u plaćanju ugovornih obaveza	3,5 KM za svaku opomenu
15.7.	Ostale naknade za Kredite za građevinske poslove	
15.7.1.	Naknada za odobreni, a neiskorišteni iznos kredita	0,15% - 0,30% kvartalno
15.7.2.	Nepoštivanje rokova završetka objekta	
	Do 1 mjesec	Nema naknade
	Od 1 do 3 mjeseca	0,25% - 0,50% na iznos iskorištenog kredita
	Od 3 do 6 mjeseci	0,50% - 0,75% na iznos iskorištenog kredita
	Preko 6 mjeseci banka može raskinuti Ugovor o kreditu i proglasiti kredit dospjelim	
15.7.3.	Nepoštivanje roka provedbe etažnog elaborata u zemljišnim knjigama	
	Do 1 mjesec	Nema naknade
	Od 1 do 3 mjeseca	1,00% od iznosa iskorištenog kredita
	Od 3 do 6 mjeseci	2,00% od iznosa iskorištenog kredita
	Preko 6 mjeseci banka može raskinuti Ugovor o kreditu i proglasiti kredit dospjelim	
15.8.	Naknada na neiskorišteni iznos revolving kredita, dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu;	
15.8.1.	Za revolving kredit	0,50% - 1,00% godišnja; Obračun na neiskorišteni iznos kredita, mjesečno;
15.8.2.	Za dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu	0,50% - 1,00% godišnja; Obračun na neiskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja, mjesečno;
15.9	Naknada za slanje kamatnih listova putem pošte	1,5 KM po kamatnom listu
15.10	Naknada za kordinaciju sindikacije od strane nosioca sindikacije kod sindiciranih kredita	0,1% od ukupne vrijednosti sindiciranog kredita
16. OKVIR ZA KREDITE I GARANCIJE (neobavezujući za banku)		
16.1.	Obrada zahtjeva za Okvir	0,00% do 0,20% min. 200 KM
16.2.	Obrada zahtjeva za kredit/garanciju/akreditiv,	Kao za kredite, garancije i akreditive

^{10 10} Navedena naknada iznosi 0 ukoliko je restruktura u skladu sa Odlukom FBA o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih osoba u bankama od 27.01.2010

	troškovi transakcije za kredite i tromjesečne naknade za garancije i akreditive	koji nisu iz Okvira
17. OKVIR ZA FINANSIJSKU PODRŠKU		
17.1.	Obrada zahtjeva za Okvir	0,50% do 1,50% ¹¹
17.1.1.	Obrada zahtjeva za pojedinačne plasmane	Bez naknade ¹²
18. OKVIR ZA KRATKOROČNE POZAJMICE		
18.1.	Obrada zahtjeva za Okvir	0,50% do 1,50% ¹¹
18.1.1.	Obrada zahtjeva za pozajmice/kredite	Bez naknade ¹²
19. OKVIR ZA ČINIDBENE GARANCIJE (obavezujući za banku)		
19.1.	Obrada zahtjeva za Okvir	0,50% do 1,00% ¹¹
19.1.1.	Naknada za izdavanje garancija iz Okvira	Bez naknade ¹²
19.2.	Naknada za korištenje garancija iz Okvira	Redovna cijena kao i za proizvode izvan Okvira
20. OKVIR ZA DOKUMENTARNO POSLOVANJE (obavezujući za banku)		
20.1.	Obrada zahtjeva za Okvir	0,50% do 1,00% ¹¹
20.1.1.	Naknada za izdavanje garancija i akreditiva iz Okvira	Bez naknade ¹²
20.2.	Naknada za korištenje garancija i akreditiva iz Okvira	Redovna cijena kao i za proizvode izvan Okvira
21. GARANCIJE		
21.1.	Nostro garancije	
21.1.1.	Obrada zahtjeva jednokratno	0,50% - 1,00%, min. 100 KM
21.1.2.	Obrada zahtjeva za garancije u iznosu do 500,00 KM	Fiksno 50 KM
21.1.3.	Izdavanje garancija u zemlji i prema inostranstvu	
	za platežne garancije	0,80% - 0,90% tromjesečno unaprijed, (min. 100 KM)
	za činidbene garancije	0,60% - 0,80% tromjesečno unaprijed, (min. 50 KM)
21.1.4.	Izmjene, dopune, prolongacije ¹³	Fiksno 50 KM
21.1.5.	Izdavanje pisma namjere (neobavezujuće za banku)	Fiksno 20 KM
21.1.6.	Konfirmacije	Prema instrukciji ino banke
21.1.7.	Garancije obezbijedene 100% namjenskim depozitom	0,20% - 0,40% tromjesečno unaprijed, (min. 50 KM)
21.2.	Loro garancije	
21.2.1.	Prosljeđivanje i praćenje	0,20% (min. 50 KM – max. 500 KM)
21.2.2.	Izmjene i dopune	Fiksno 30 KM
21.2.3.	Konfirmacija	1,00% (min. 100 KM)
21.2.4.	Prenos zahtjeva za plaćanje po loro garanciji	0,10% (min. 50 KM – max. 500 KM)
21.2.5.	Naknada za obradu priliva po protestovanoj garanciji	Kao za redovan priliv

¹¹ Uz saglasnost Direktora Sektora za poslovanje sa privredom moguće je sa klijentom ugovoriti naknadu za obradu okvira 0,00% a da klijent obradu plaća po svakom kreditu/ garanciji/akreditivu iz Okvira (u zavisnosti od vrste Okvira).

¹² Isto kao pod 14

¹³ Tarifa se koristi ukoliko u periodu važenja konkretne garancije klijent traži: korekciju iznosa / izmjenu roka za **neznatan period** i sl., a sve zbog objektivnih okolnosti koje su naknando nastale u poslu zbog kojeg se garancija prvobitno izdala. Ova tarifa se ne može primijeniti ukoliko aneksiramo garanciju za novi puni period.

22. AKREDITIVI		
22.1.	Nostro akreditivi	
22.1.1.	Obrada zahtjeva	0,30% (min. 100 KM – max. 500 KM)
22.1.2.	Otvaranje akreditiva	0,50% - 0,70% tromjesečno (min. 100 KM)
22.1.2.1.	Akreditivi pokriveni 100% depozitom	0,20% - 0,40% tromjesečno (min. 50 KM)
22.1.3.	Izmjena, dopuna L/C	Fiksno / jednokratno 50 KM
22.1.4.	Postupanje sa dokumentima sa odstupanjima	Fiksno / jednokratno 50 KM
22.1.5.	Konfirmacija	Prema instrukciji ino banke
22.1.6.	Naknada za plaćanje po akreditivu	0,15% (min. 20 KM)
22.2.	Loro akreditivi	
22.2.1.	Aviziranje akreditiva	0,20% (min. 50 KM – max. 500 KM)
22.2.2.	Aviziranje izmjena i dopuna	Fiksno 30 KM
22.2.3.	Preuzimanje i slanje dokumenata (uključivo i PTT troškove)	0,15% (min. 50 KM – max. 500 KM)
22.2.4.	Konfirmacija	1,00% (min. 100 KM)
22.2.5.	Naknada za obradu priliva po akreditivu	Kao za redovan priliv
23. INKASO POSLOVI		
23.1.	Loro Inkaso	
23.1.1.	Inkaso provizija	0,20% (min. 50 KM – max. 500 KM)
23.1.2.	Naknada za izvršenje plaćanja prema inostranstvu	Kao za redovno plaćanje
23.2.	Nostro Inkaso	
23.2.1.	Inkaso provizija	0,20% (min. 50 KM – max. 500 KM)
23.2.2.	Naknada za priliv iz inostranstva	Kao za redovan priliv
23.3.	Slanje čekova na naplatu u inostranstvo	0,30% (min. 20 KM)
24. OSTALI POSLOVI		
24.1.	Izdavanje raznih vrsta potvrda (bonitet klijenta, blokada računa i slično)	20 KM
24.1.1.	Izdavanje potvrde o namjeni sredstava (Letter of Assignment); Izdavanje pisma namjere (Letter of Intent)	100 KM
24.2.	Postupanje po sudskim, poreskim rješenjima, mjenicama, predmetima prinudne naplate	
24.2.1.	Postupanje je po sudskim rješenjima izvršenjem u cijelosti	1% od iznosa, min. 30, KM – max. 200 KM
24.2.2.	Postupanje po poreskim rješenjima izvršenjem u cijelosti	
24.2.2.1	Iznos do KM 200,00	10 KM
24.2.2.2	Iznos preko KM 200,01	1,00% od iznosa (min. 20 KM - max. 150 KM)
24.2.3.	Postupanje je po mjenicama izvršenjem u cijelosti	
24.2.3.1	Iznos do KM 200,00	10 KM
24.2.3.2	Iznos preko KM 200,01	1,00% od iznosa (min. 20 KM – max. 150 KM)
24.2.4.	Postupanje po predmetima prinudne naplate djelimičnim izvršenjem (rješenja suda i drugih nadležnih organa, mjenice)	
24.2.4.1	Iznos do KM 200,00	10 KM
24.2.4.2	Iznos preko KM 200,01	1,00% od iznosa (min. 20 KM – max. 150 KM)

24.2.5.	Povlačenje mjenice od strane podnosioca- (osim za mjenice koje je prezentirala Sparkasse bank dd BiH u cilju naplate svojih potraživanja)	20 KM
24.3.	Pribavljanje informacija iz inostranstva i davanje informacija u inostranstvo – po zahtjevu klijenta	50 KM
24.4.	Dostava kursnih lista	Bez naknade
24.5.	Fotokopiranje i prepis dokumenata	Stvarni troškovi
24.6.	Pribavljanje informacije i korespondencija sa ino-bankama vezanih za uplatu doznaka ili isplatu u inostranstvo, u slučaju spora i fotokopiranje dokumenata	Stvarni troškovi
24.7.	Konsalting banke	
24.7.1.	Od strane menadžmenta Banke	1 sat 50 KM
24.7.1.	Od strane ostalih stručnih lica	1 sat 30 KM
25. PAKETI USLUGA		
<i>*ostale usluge koje nisu uključene u pakete su po standardnom tarifniku</i>		
25.1.	PAKET TIM - ZA MICRO KLIJENTE	24,90 KM mjesečno
25.1.1	Otvaranje računa	Bez naknade
25.1.2	Otvaranje deviznog računa	Bez naknade
25.1.3	Vođenje računa i dnevni izvodi (KM i devizni račun)	Bez naknade
25.1.4	Slanje izvoda e-mailom	Bez naknade
25.1.5	Elba/mBanking Internet bankarstvo – mjesečna članarina	Bez naknade
25.1.6	Plaćanje UPP nalogom prema računima unutar banke/po nalogu	0,9 KM
25.1.7	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka do 100 KM/po nalogu	1,2 KM
25.1.8	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka od 101 do 1.000 KM/po nalogu	1,7 KM
25.1.9	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka preko 1.000 KM/po nalogu	2,3 KM
25.1.10	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka preko RTGS-a/po nalogu	5,8 KM
25.1.11	Naknada za polog gotovine na vlastiti račun (šalter i DATM)	1,00 KM
25.1.12	SMS INFO – Upit o stanju na transakcijskom računu	Bez naknade
25.1.13	Otvaranje trajnog naloga	Bez naknade
25.1.14	Naknada za obradu kreditnih zahtjeva	15% popusta
25.1.15	Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita	Bez naknade
25.1.16	Business kartica / Izdavanje kartice za osnovnog korisnika	Bez naknade
25.1.17	Business kartica / Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika	20% popusta
25.1.18	Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika	20% popusta
25.1.19	Izdavanje potvrda (bonitet klijenta, blokada računa i sl.)	30% popusta
25.1.20	Naknada za obradu kreditnih zahtjeva – Retail –	15% popusta

	vlasnici	
25.1.21	Naknada za obradu leasing zahtjeva – S leasing	15% popusta
25.1.22	Naknada za polog gotovine na vlastiti račun	1,00 KM
25.2.	PAKET TIM PLUS - ZA MICRO KLIJENTE	29,90KM mjesečno
25.2.1	Otvaranje računa	Bez naknade
25.2.2	Otvaranje deviznog računa	Bez naknade
25.2.3	Vođenje računa i dnevni izvodi (KM i devizni račun)	Bez naknade
25.2.4	Slanje izvoda e-mailom	Bez naknade
25.2.5	Elba/mBanking Internet bankarstvo – mjesečna članarina	Bez naknade
25.2.6	Plaćanje UPP nalogom prema računima unutar banke/po nalogu	0,6 KM
25.2.7	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka do 100 KM/po nalogu	1,00 KM
26.2.8	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka od 101 do 1.000 KM/po nalogu	1,3 KM
25.2.9	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka preko 1.000 KM/po nalogu	2 KM
25.2.10	Plaćanje UPP nalogom prema računima drugih banaka preko RTGS-a/po nalogu	5,3 KM
25.2.11	Naknada za polog gotovine na vlastiti račun (šalter i DATM)	1,00 KM
25.2.12	SMS INFO – Upit o stanju na transakcijskom računu	Bez naknade
25.2.13	Otvaranje trajnog naloga	Bez naknade
25.2.14	Naknada za obradu kreditnih zahtjeva	25% popusta
25.2.15	Business kartica / Izdavanje kartice za osnovnog korisnika	Bez naknade
25.2.16	Business kartica / Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika	30% popusta
25.2.17	Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika	30% popusta
25.2.18	Izdavanje potvrda (bonitet klijenta, blokada računa i sl.)	50% popusta
25.2.19	Naknada za obradu kreditnih zahtjeva – Retail – vlasnici	25% popusta
25.2.20	Naknada za obradu leasing zahtjeva – S leasing	25% popusta
25.2.21	Naknada za polog gotovine na vlastiti račun	1,00 KM
25.3.	TRN 1 - ZA SME I CORP. KLIJENTE	25 KM mjesečno
25.3.1	Vođenje računa i dnevni izvodi (KM i devizni račun)	Bez naknade
25.3.2	Slanje izvoda e-mailom	Bez naknade
25.3.3	mBanking – Internet bankarstvo – mjesečna članarina	Bez naknade
25.3.4	Trajni nalog	Bez naknade
25.3.5	Polog gotovine na vlastiti račun (šalter i DATM)	1,00 KM
25.4.	TRN 2 - ZA SME I CORP. KLIJENTE	30 KM mjesečno
25.4.1	Vođenje računa i dnevni izvodi (KM račun)	Bez naknade
25.4.2	Slanje izvoda e-mailom	Bez naknade

25.4.3	Elba – Internet bankarstvo – mjesečna članarina	Bez naknade
25.4.4	mBanking – Internet bankarstvo – mjesečna članarina	Bez naknade
25.4.5	Trajni nalog	Bez naknade
25.4.6	Polog gotovine na vlastiti račun (šalter i DATM)	1,00 KM
25.5	PAKET PRESTIGE - ZA MICRO KLIJENTE	22,90
25.5.1	Otvaranje KM računa	Bez naknade
25.5.2	Vođenje računa i dnevni izvodi (KM i devizni račun)	Bez naknade
25.5.3	Slanje izvoda e-mailom	Bez naknade
25.5.4	SMS/VIBER INFO – Obavijest o stanju na transakcijskom računu	Bez naknade
25.5.5	ELBA/mBanking Internet bankarstvo - mjesečna članarina	Bez naknade
25.5.6	Prijava osnovnog korisnika ELBA	Bez naknade
25.5.7	Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika po mtoken aplikaciji	Bez naknade
25.5.8	Pridruživanje dodatnih računa/firmi (ELBA)	Bez naknade
25.5.9	Naknada za izdavanje DATM kartice	Bez naknade
25.5.10	Popust naknade za obradu kreditnih zahtjeva	50% popusta (minimalno 50 KM)
25.5.11	Popust na sef pravnog lica	50% popusta
25.5.12	Pogodnosti prilikom zaključenja Police osiguranje za odgovorno lice (KMP)	10% popusta
25.5.13	Putno zdravstveno osiguranje (godišnji PZO)	Bez naknade (jedan korisnik)
26. FAKTORING		
26.1.	Faktoring jednokratna naknada	0,10% - 2,00% od nominalnog iznosa potraživanja